



16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER VIOLENCE
16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
16 JOURS D'ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE
25 NOV - 10 DEC <http://16dayscwgl.rutgers.edu>



INFO STRANICA #5

Seksualno i rodno zasnovano nasilje od strane državnih organa – Nasilje od strane uniformisanog osoblja, kao što su policija, vojska i zatvorski čuvari se dešava i u mjestima gdje nema prepoznatog sukoba. Militarizam teži da privileguje poseban oblik agresivnog maskuliniteta, i unutar ovog konteksta, seksualno nasilje predstavlja jedno od sredstava koje se koristi u svrhu ostvarivanja moći nad drugima. Žene i muškarci koji se ne uklapaju u određene tradicionalne rodne uloge mogu iskusiti specifične oblike seksualiziranog uznemiravanja i nasilja. Na primjer, tokom protesta u Egiptu, vojska je okružila jedan broj protestantkinja i podvrgla ih je ponižavajućim “testovima nevinosti”, te im je prijetila sa optužbama za prostituciju ([posjeti stranicu Amnesty International za više informacija](#)). Dodatni primjeri seksualnog i rodno zasnovanog nasilja od strane državnih organa uključuju: visoki procenat seksualnog nasilja unutar vojske, prijetnje policajaca ženama koje prijavljuju slučajeve nasilja ili napade, nasilje počinjeno od mirovnih snaga, i nasilje nad ženama koje žive i rade u okruženju vojnih baza.

Iako mnogi smatraju da su muškarci koji čine rodno zasnovano nasilje jednostavno ‘loši pojedinci’ koji djeluju na sopstvenu ruku, gore navedeni primjeri ukazuju da načine na koje su ove vrste nasilja ugrađene u specifične socijalne, političke i sigurnosne sisteme i procese. Osim kulture nasilja u kojoj uniformisano osoblje može biti obučavano, kontinuirano nekažnjavanje i nedostatak odgovornosti su glavne prepreke stvarnoj sigurnosti civila, i unutar toga žena i djevojčica. Vojske imaju svoje vlastite odvojene kodekse pravde i sudove, što veoma često otežava civilima mogućnost da zahtjevaju i dosegnu pravdu. Nedostatak političke volje u pravcu istraživanja i adresiranja problema nasilja može takođe dovesti do nekažnjavanja počinilaca nasilja. Drugi pojedinci na pozicijama moći mogu takođe vjerovati da mogu činiti zločine zbog toga što su ‘iznad zakona.’ Ponekad je teško napraviti razliku između nasilja počinjenog od strane državnih organa i nasilja podsticanog od strane države, kako ga vide nedržavni akteri. Vlade takođe mogu koristiti privatne sigurnosne kompanije, ovlaštene privatne policijske formacije i plaćene paravojne snage za provođenje akcija koje vode nasilju i izbjegavanje odgovornosti za napade na civile.

Policija i vojska imaju istaknutu, iako komplikovanu, ulogu u tome kako mnogi od nas kreiraju svoje viđenje bezbjednosti. Često im se obraćamo za pomoć u slučaju zločina i katastrofa, stabilizovanja konfliktnih situacija ili ostvarivanju pristupa sistemima pravosuđa. Ponekad ovi državni organi mogu djelovati protiv civila, bilo da vlade naručuju nasilje, ili zbog toga što imaju mogućnost da počine zločine bez opasnosti od kažnjavanja. Korištenjem vojske i policije država ima mogućnost da čini nasilje i zlostavljanje na mnogo široj osnovi nego što to čine pojedinci. Radi toga, važno je naglasiti da država mora biti odgovorna prema svojim građanima, da državni organi moraju biti pozivani na odgovornost, te da ‘bezbjednosni sektor’ treba da bude rukovođen principima zaštite ljudskih prava. Počevši od nivoa lokalnih zajednica, moramo razmotriti šta zaista utiče na to da se osjećamo bezbjednim i da počnemo da zamišljamo ‘bezbjednosne’ alternative. Djeljenjem ovih informacija i međusobnom podrškom, možda možemo biti katalizatori globalnih promjena koje vode bezbjednosti za sve. Kao dio ovogodišnje Kampanje 16 Dana aktivizma, pozivamo vas sve da sa nama podijelite svoja razmišljanja o tome šta za vas znači bezbjednost. (<http://16dayscwgl.rutgers.edu/2011-campaign/qwhat-is-securityq-submissions>)!

Valentinin izvještaj

Barranca Bejuco, Meksiko

16. februara [2002.g.], prala sam odjeću na potoku. Upravo sam završavala, kada sam čula neku buku. Naišlo je osam vojnika; neki od njih su me pitali gdje su “muškarci u kapuljačama” [članovi navodne gerilske grupe]; šestorica vojnika su me okružili i stajala sam nasuprot još dvojice. Jedan od vojnika je usmjerio svoje oružje prema meni i prijetio je da će me ubiti. Pokazao mi je sliku i pitao me je da li poznajem tu osobu. Pokazao mi je spisak od jedanaest imena i pitao me je da li poznajem nekog od njih; ljutito mi se obraćao govoreći da nije moguće da ne poznajem nikog od njih. Odgovorila sam da ih ne poznajem. Isti taj vojnik me je udario u abdomen; pala sam i onesvjestila sam se. Nakon toga, drugi vojnik me je povukao za kosu i rekao da će ih sve pobiti. Nisam željela ništa reći; bila sam isuviše preplašena da će me ubiti. Snažno me je zgrabio i ponovo me upitao da li znam nekog sa spiska; jedan od vojnika se popeo na mene i zlostavljao me, dok su ostala šestorica vojnika posmatrala i smijala se. Druga dvojica su me zlostavljala, dok su ostali vojnici stajali oko mene kako ne bi mogla pobjeći; to je osamljeno mjesto i nikog nema u okolini. Kad su završili sa zlostavljanjem, mogla sam pobjeći. Otišla sam kući, bila sam pretučena i uplakana. Moj muž je došao kući nakon posla; pitao me je šta se dogodilo i odgovorila sam mu da su me pripadnici oružanih snaga zlostavljali.

Posjetite link:

<http://www.youtube.com/watch?v=KXiOvYL20-c>, kako biste pogledali video sa Valentininim svjedočenjem

Predložene aktivnosti

- Učestvujte: Centar za globalno liderstvo žena (CGWL) poziva grupe i pojedinke/ce da učestvuju u projektu za međunarodnu Kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja koji pita “Šta za vas znači bezbjednost?” Kreirajte video od 30 sekundi i postirajte ga na Youtube ili drugu stranicu koja podržava video hosting i pošaljite link CGWL-u putem web stranice 16 Dana aktivizma. Možete nam takođe poslati kratke pisane izjave na isti link. Kako biste prikupili razmišljanja i ideje, organizujte diskusiju šta utiče na ljude da se osjećaju nesigurno i definišite kolektivne prijedloge za sigurnije zajednice.
- Istražujte: Istražite pravila i zakone po kojima funkcioniše vojska u vašoj zemlji i oblik sistema pravde koji se koristi u situacijama kršenja ovih pravila i zakona. Šta se dešava ukoliko predstavnik vojnih struktura počini zločin protiv civila (muškarca ili žene)? Koji je procenat pojavnosti nasilja u porodicama vojnih lica i kakav je odnos ove statistike i ukupne statistike nasilja u porodici na državnom nivou? Da li je uspostavljen sistem prijavljivanja seksualnog nasilja u okviru vojske? Podjelite rezultate svog istraživanja sa ženskim organizacijama, organizacijama koje se bave ljudskim pravima i mirovnim grupama koje se nalaze blizu vas.
- Povežite se: Ukoliko su državni organi u vašoj zemlji poznati po nasilju protiv civila, povežite se sa organizacijama koje se zalažu za ženska prava, ljudska prava i mir u vašoj lokalnoj zajednici ili na državnom nivou kako biste razgovarali o mogućnostima ostvarivanja uticaja na povećanje transparentnosti i odgovornosti države. Zemlje koje su potpisale konvencije i sporazume o ljudskim pravima su pravno obavezane da štite ljudska prava svojih građanki i građana. Razmotrite povezivanje sa međunarodnim mrežama koje vas mogu podržati da imenujete i otkrijete počinioce nasilja.
- Pronađite pozitivne uzore: Pozovite bivše pripadnike vojnih struktura koji podržavaju vaš rad da služe kao pozitivni uzori za aktivne pripadnike vojske. Prije angažovanja vojnih ili mirovnih snaga, kreirajte empatiju za žene i djevojke tako što ćete podjeliti njihova iskustva u vezi sa nasiljem počinjenim od strane državnih organa.
- Dijalog: Da li postoje žene unutar policijskih i vojnih struktura u vašoj zajednici? Ukoliko da, kakvu su imale/imaju obuku? Koje poslove obavljaju? Pozovite ih na razgovor o učešću žena i načinima kako uključiti žene reformu bezbjednosnog sektora i rodno senzibilisanu obuku.

Resursi

- Adelman, Madelaine. (2003.g.) “Vojska, militarizam i militarizacija nasilja u porodici.” u *Violence Against Women* Vol 9. No 1118. Dostupno na internetu: <http://vaw.sagepub.com/content/9/9/1118>
- Bastick, Megan i Kristin Valasek. (2008.g.) *Resursni paket: Rod & Reforma Sigurnosnog Sektora*. Pripremljeno od DCAF, OSCE/ODIHR i UN-INSTRAW. Dostupno na internetu: <http://www.dcaf.ch/gender-security-sector-reform/index.cfm?navsub1=37&nav1=3>
- Bunch, Charlotte. (mart 2004.g.) “Feministički pogled ljudskih prava na ljudsku bezbjednost.” u *Peace Review*. Dostupno na internetu: <http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/charlotte/humansecurity.pdf>
- Hans, Asha i Betty A. Reardon. (2010.g.) *Rodni imperativ: Ljudska bezbjednost vs. Državna bezbjednost*. <http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9780415585774/>
- Moon, Katharine H.S. (1997.g.) Seks među saveznicima: *Vojna prostitucija u SAD – Koreja odnosima*. Odlomci dostupni na Google Books: http://books.google.com/books?id=trvxvL3_ywC

Webstranice

- Demokratska kontrola oružanih snaga: <http://www.dcaf.ch/>
- Human Rights First: <http://www.humanrightsfirst.org/>
- Human Rights Watch: <http://www.hrw.org/>
- Žene braniteljice ljudskih prava: <http://www.defendingwomen-defendingrights.org/>

Translation provided by Aleksandra Petrić, United Women Banja Luka

<http://www.unitedwomenbl.org>

